

**PHILIPS**

# Fidelio

Bežični sabvufer FW1



## Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

<b>1 Važna bezbjednosna uputstva</b>	<b>3</b>
Bezbijednost	3
Starajte se o svom proizvodu	4
Starajte se o okruženju	4
Deklaracija o usklađenosti	5
Pomoć i podrška	5
FCC informacija	6
<hr/>	
<b>2 Vaš sabvufer</b>	<b>7</b>
Šta je u kutiji	7
Sabvufer	8
<hr/>	
<b>3 Povezivanje</b>	<b>9</b>
Povezivanje sa naponskom mrežom	10
Ručno uparivanje sa FB1 soundbarom / inicijalno povezivanje sa RF linkom	10
Povezivanje sa Wi-Fi (Bežični rad)	11
Povežite sabvufer pomoću Philips Sound aplikacije	13
Automatsko uparivanje (ponovno povezivanje)	14
Povežite sabvufer sa Philips Play-fi TV-om.	15
Veza putem kabla (Ulaz sabvufera)	16
Nadogradnja firmvera	16
Vraćanje na fabrička podešavanja	17
<hr/>	
<b>4 Specifikacije proizvoda</b>	<b>17</b>
<hr/>	
<b>5 Rešavanje problema</b>	<b>18</b>

# 1 Važna bezbjednosna uputstva

Pročitajte i razumijte sva uputstva prije no što upotrijebite proizvod. Ako dođe do oštećenja uslijed nepoštivanja uputstava, garancija neće važiti.

## Bezbijednost

### Upoznajte ove bezbjednosne simbole



Ovo je aparat KLASE II, sa dvostrukom izolacijom i bez uzemljenja.



AC voltaža



Slijedite uputstva iz ovog priručnika!



**UPOZORENJE!**  
Upozorenje: Rizik od strujnoga udara!



Uzvičnik ima za cilj da skrene pažnju korisniku na prisustvo važnih uputstava za rukovanje.

### Rizik od strujnoga udara ili izbijanja požara!

- Prije bilo kakvog povezivanja ili mijenjanja povezivanja, vodite računa da svi uređaju budu isključeni iz utičnica u zidu.
- Nikada ne izlažite proizvod ili njegove dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljamte posude s vodom, poput vaza, blizu proizvoda. Ako se neka tečnosti prolije na ili u proizvod, odmah izvucite njegov utikač iz utičnice u zidu. Kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima da provjere uredaj prije upotrijebе.
- Nikada nemojte stavljati proizvod ili njegove dodatke blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topote, uključujući i direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikad nemojte stavljati prijedmete u ventilacione ili druge otvore na proizvodu.
- Tamo gdje je uredaj isključen putem utikača, uredaj će ostati sprem na rad.
- Izključite uredaj iz utičnice u zidu prije oluje s grmljavinom.
- Kada izključujete strujni kabl, uvijek povlačite za utikač i nikad ne povlačite za kabl.
- Proizvod koristite u tropskoj i/ili umjerenoj klimi.

### Rizik od kratkog spoja ili izbijanja požara.

- Za identifikaciju naponske mreže, pogledajte pločicu na zadnjem ili donjem dijelu proizvoda.
- Prije no što priključite uredaj utičnicu u zidu, provjerite da li voltaža naponske mreže slaže s vrijednostima odštampanim na zadnjem ili donjem dijelu proizvoda. Nikada ne uključujte proizvod u utičnicu u zidu ako postoji razlika u voltaži.

## **Postoji opasnost od zadobijanja povrede ili oštećenja proizvoda.**

- U slučaju postavljanja na zid, ovaj uređaj mora biti bezbjedno postavljen na zid u skladu sa uputstvima za instalaciju. Koristite samo nosač za zid koji ste dobili uz proizvod (ako je primjenjivo). Nepropisno postavljanje na zid može dovesti do nezgoda, povreda ili oštećenja. Ako imate nekih pitanja, kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima.
- Nikada nemojte stavljati proizvod ili bilo koje prijedmete preko strujnih kablova ili preko druge električne opreme.
- Ako je proizvod transportovan na temperaturi ispod 5°C, otpakujte proizvod i sačekajte dok se njegova temperatura ne izjednači sa sobnom temperaturom prije no što ga uključite u utičnicu u zidu.
- Dijelovi ovoga proizvoda mogu biti napravljeni od stakla. Pažljivo rukujte da biste izbjegli povredu ili oštećenje.

## **Rizik od pregrijevanja!**

- Nikad ne instalirajte ovaj proizvod u skućenom prostoru. Uvijek ostavite najmanje deset centimetara sa svih strana proizvoda zarad ventilacije. Vodite računa da zavjese ili drugi prijedmeti ne prekrivaju ventilacione otvore na proizvodu.



### **Napomena**

- Oznaka sa podacima nalazi se na dnu uređaja ili na njegovom zadnjem dijelu.

## **Starajte se o svom proizvodu**

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpe od mikrofibera.

## **Starajte se o okruženju**

### **Odložite na otpad stari proizvod i baterije**



Ovaj proizvod je konstruisan i proizведен od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod uskladen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije uskladene s Evropskom direktivom 2013/56/EU, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom.

Informište se o loklanom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

## ME Za 5G Wi-Fi uređaje

Ovaj uređaj namijenjen za rad na frekvencijama od 5150–5350 MHz samo je za upotrijebu u zatvorenom prostoru da bi smanjio rizik od štetnih interferenci na mobilnim satelitskim sistemima na sličnom kanalu.

## FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

## Deklaracija o usklađenosti

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima Evropske komisije u pogledu radio-interferencije.

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Pomoć i podrška

Za dodatnu online podršku, posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) za:

- preuzimanje priručnika i vodič za brz start
- gledanje video tutorijala (dostupno samo za pojedine modele)
- nalaženje odgovora za često postavljana pitanja (FAQ)
- pošaljite nam vašem pitanje putem e-maila
- razgovarajte sa našim predstavnikom za podršku.

Slijedite uputstva na sajtu da odaberete svoj jezik, a potom unesite šifru vašeg modela.

Alternativno, možete kontaktirati i Centar za brigu o potrošačima u vašoj zemlji. Prije poziva, zabilježite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Te informacije možete naći na zadnjem ili donjem dijelu vašeg proizvoda.

## Zaštitni znaci:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-fi, Play-fi and the DTS Play-fi and Play-fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.  
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

## FCC informacija

**NAPOMENA:** Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je uskladena s ograničenjima koja važe za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa Odijeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumno zaštitu od štetnih interreferencija unutar kućne naponske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radio-frekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima, može dovesti do štetne interreferencije kod radio komunikacije.

Ipak, ne postoji garancija da se interferencije neće pojaviti u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne interferencije sa radio i TV prijemom, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem ove opreme, onda predlažemo korisniku da pokuša da ispravi interferencije jednom ili više od sljedećih mjera:

- Reorientacija ili relokacija prijemne antene.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Uključivanje opreme u utičnicu različitu od one u koju je uključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio/TV mehaničara.

### FCC&IC Upozorenje:

- Ova oprema treba biti instalirana i treba raditi na minimalnoj razdaljini od 20 cm od radijatora i vašega tijela.
- Promjene ili modifikacije ovoga uređaja koje nije izričito odobrila strana odgovorna za uskladenost mogu dovesti do uskraćivanja prava korištenja ove opreme.

## FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

### IC-Kanada:

#### CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ovaj uređaj koristi predajnik(e) / prijemnik(e) koji se mogu slobodno koristiti, u skladu sa standardnim radio specifikacijama Odseka za inovaciju, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

- 1 Ovaj uređaj ne može izazvati interferencije.
- 2 Ovaj uređaj mora prihvati bilo koje interferencije, uključujući i interferencije koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.

### Avis d'Industrie Canada :

#### CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## 2 Vaš sabvufer

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste imali sve koristi od podrške koju Philips nudi, registrujte svoj sabvufer na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).




Skraćeni priručnik x1



Garantni list x1



Bezbijednosni spisak x1



Sabvufer x1



Strujni kabl \* x1


- Broj strujnog kabla i vrsta utičnice zavise od regionala.

CCC	BSMI	UL	VDE	BS	VDE	BS	SAA
Za Kinu	za Tajvan	Za SAD/Kanadu	Za Evropu/Ujedinjeno Kraljevstvo		Za Aziju		
FW1/93	FW1/96	FW1/37	FW1/10		FW1/98		

- Slike, ilustracije i crteži u ovom priručniku za korisnike služe samo za referencu. Stvarni proizvod može drugačije izgledati.

# Sabvufer

Ovaj odijeljak ukazuje i pregled bežičnog sabvufera.



## ① (Wi-Fi podešavanje) dugme / indikator

- Pokreće Wi-Fi podešavanje za Play-fi.
- Pritisnite i zadržite dugme na osam sekundi da aktivirate AP režim.
- Pritisnite i zadržite dugme na četiri sekunde da aktivirate WPS režim

Akcija	LED status	Status
	Neprekidno svijetli	Uspješno povezano / upareno
Pritisnite i zadržite na  osam sekundi	Treperi	Režim Wi-Fi pristupne tačke (AP)
Pritisnite i zadržite na  četiri sekunde	Dvostruko treperi	Režim Wi-Fi zaštićenog podešavanja (WPS)

## ② Power/RF link (Uključeno/RF veza) indikator

## ③ Source (Izvor) (prebacuje Play-fi/RF link/Sub in (Play-fi/RF veza/Sub in) režim)

- Kada se FW1 koristi kao sabvufer povezan kablom, prekidač za izvor mora biti u Sub in položaju.
  - Sve mrežne audio funkcionalnosti će prestati da rade.
  - Wi-Fi je isključen, ali će svi Wi-Fi akreditivi biti zadržani ako je prijethodno već bio podešen.
  - Play-fi modul može biti isključen.
- Da biste nadogradili firmver za Play-fi modul i MCU putem USB servis porta, MCU izvor mora biti u položaju **Sub in**. Prekidač izvora Play-fi modula mora biti na **Play-fi** poziciji.

## ④ USB servis utičnica

USB utičnica je samo za servis.

## ⑤ Dugme za Reset (Resetovanje) (Pin-hol)

Resetovanje uređaja na osnovne postavke.

## ⑥ Phase 0° - 180° (Faza 0° - 180°) (prekidač)

## ⑦ Sub in (Ulaz sabvufera) (utičnica)

Upotrijebite kabl sabvufera da povežete sabvufer sa drugom opremom (nije dio paketa).

## ⑧ Crossover 25Hz-150Hz (Frekvencija prenosa 25Hz-150Hz) (dugme)

## ⑨ Gain +/- (Gejn +/-) (dugme)

Funkcionalnost	Postavke	Osnovne
Gejn	od -6 dB do +6 dB	0 dB
Frekvencija prenosa	od 25 do 150 Hz	-
Faza	0 ili 180 stepeni	0 stepeni

- Kada je FW1 postavljen na **Sub in** sabvufer, moguće je primjeniti sljedeće kontrole i funkcije (kada je FW1 postavljen na Play-fi sabvufer ili na RF link režim, gore navedene kontrole i funkcije nijesu primjenljive).

**(10) AC in ~ (AC~) utičnica**

Povezuje sa naponskom mrežom


### 3 Povezivanje

Ovaj odjeljak vam pomaže da povežete vaš sabvufer sa TV-om i drugim uređajima i da ga onda podešite.




#### Napomena

- Za identifikaciju naponske mreže, pogledajte pločicu na zadnjem ili donjem dijelu proizvoda.
- Prije bilo kakvog povezivanja ili mijenjanja povezivanja, vodite računa da svi uređaju budu isključeni iz utičnica u zidu.




Veza	Iди на странicu
A Ručno uparivanje sa FB1 soundbarom / inicijalno povezivanje sa RF linkom	10
B Povezivanje sa Wi-Fi (Bežični rad)	11
C Povežite sabvufer sa Philips Play-fi TV-om.	14
D Veza putem kabla (Uzlaz sabvufera)	16




## Ručno uparivanje sa FB1 soundbarom / inicijalno povezivanje sa RF linkom

FW1 Play-Fi bežični sabvufer može da se upari sa FB1 (nije dio kompleta) soundbar-om.

- Prekidač izvora mora biti na **Play-fi/ RF Link** poziciji.



- Power/RF link** indikator će brzo treperiti (Zeleno) na sabvuferu.



- Pritisnite dugme da uključite FB1 soundbar (kupuje se odvojeno).




## Povezivanje sa naponskom mrežom



### UPOZORENJE!


- Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite da li voltaža napomske mreže odgovara voltaži odštampanoj na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnoga udara! Kada isključujete kabl iz napomske mreže, uvejek vucite utikač. Nikad nemojte vući kabl.
- Prije povezivanja strujnog kabla, provjerite jeste li povezali sve ostalo što je potrebno.

Povežite strujni kabl na **AC in~** utičnicu sabvufera, a potom u napomsku mrežu.




- \* Broj strujnog kabla i vrsta utičnice zavise od regiona.


- 4** Na daljinskom upravljaču FB1 soundbar-a, unesite režim postavki:  
↳ Pritisnite > odaberite "SUB PAIR" > Zatim pritisnite (Unesi) da potvrdite režim uparivanja sa sabvuferom.



- 5** Sačekajte dok Power/RF link indikator na sabvuferu ne počne da svetli puno (Zeleno).



- 6** Soundbar i sabvufer će otkriti jedan drugog i upariti se.



## Povezivanje sa Wi-Fi (Bežični rad)

### (Za iOS i Android verzije)

Povezivanjem ovog uređaja i mobilnih telefona i tableta (kao što su: iPad, iPhone, iPod tač, Android telefoni, itd.) na istu Wi-Fi mrežu, možete upotrijebiti Philips Sound aplikaciju sa DTS Play-fi da kontrolišete sabvufer i slušate audio-zapise.


- 1** Preuzmите i instalirajte Philips Sound aplikaciju sa DTS Play-fi na telefon ili tablet.




- Provjerite je li vaš ruter uključen i radi li ispravno.
- Povežite svoj telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu ako želite da povežete svoj sabvufer.




- Kada se FW1 koristi kao Play-fi sabvufer, prekidač za izvor mora biti na **Play-fi/RF Link** poziciji.





- 3** Pritisnite i zadržite  (Wi-Fi) na osam sekundi dugme koje se nalazi na zadnjem dijelu kutije da biste pokrenuli Wi-Fi povezivanje.  
↳ Dok zvučnik na proizvede drugi ton, a potom otpustite dugme.



- 4** Sačekajte dok Wi-Fi svjetlosni indikator na zadnjem dijelu kutije ne pređe sa brzog na sporo treperenje. Kada započne treperiti sporo, to označava da je zvučnik ušao u režim Wi-Fi podešavanja.



- 5** Pokrenite Philips Sound aplikaciju sa DTS Play-fi. Slijedite uputstva u aplikaciji da povežete ovaj proizvod sa vašom Wi-Fi mrežom.



- 6** Nakon uspješnog povezivanja na Wi-Fi, svjetlosni indikator Wi-Fi će prestati da treperi i zasvjetleće punim svjetлом. Pošto povežete ovaj proizvod na vašu Wi-Fi mrežu, moći ćete da ga kontrolišete preko telefona ili tableta koji su na istoj mreži.
- 7** Nakon povezivanja možete promjeniti naziv uređaja. Imate nekoliko naziva koje možete izabrati ili možete napraviti svoj naziv odabirom na Custom Name (Napravi naziv) na kraju spiska sa nazivima. U suprotnome slučaju, ostaće njegov osnovni naziv.
- 8** Nakon povezivanja, možda će ovaj proizvod obaviti ažuriranje softvera. Nadogradite na najnoviju verziju softvera prilikom prvog povezivanja. Nadogradnja softvera može potrajati nekoliko minuta. Tokom nadogradnje, nemojte vaditi zvučnik iz struje, isključivati ga ili prekinuti njegovu vezu sa mrežom.


### Napomena

- Nakon povezivanja, možda će ovaj proizvod obaviti ažuriranje softvera. Nadogradnja je neophodna nakon inicijalnog podešavanja. Ako ne bude nadograđen softver, moguće je da neće biti dostupne sve opcije proizvoda.
- Ako podešavanje nije bilo uspješno prvo put, pritisnite i zadržite Wi-Fi dugme na sabvuferu na osam sekundi dok se ne začuje drugi ton i dok Wi-Fi svjetlost ne pređe na sporo pulsiranje. Resetujte Wi-Fi vezu, restartujte aplikaciju i započnite ispočetka.
- Ako želite da promjenite Wi-Fi mrežu, morate ponovo podesiti konekciju. Pritisnite i zadržite  (Wi-Fi) dugme na sabvuferu na osam sekundi da resetujete Wi-Fi konekciju.


## Wi-Fi Zaštićene postavke (WPS)

Ako vaš ruter ima zaštićene Wi-Fi postavke (WPS), možete podesiti konekciju bez unošenja lozinke.

- Pritisnite i zadržite  (Wi-Fi) dugme na četiri sekunde.



- Začućete zvuk i Wi-Fi svjetlo će početi dvostruko da treperi.



- Pritisnite **WPS** dugme na vašem ruteru. Ovo je dugme obično označeno WPS logom.



- Slijedite uputstva u Philips Sound aplikaciji sa DTS Play-fi da započnete uparivanje.




## Napomena


- WPS nije standardna opcija na svim ruterima. Ako vaš ruter nema WPS onda upotrijebite standardne Wi-Fi postavke.
- Pritisnite  (Wi-Fi) dugme jednom ako želite da izadete iz WPS režima ili će zvučni automatski izaći nakon dvije minute.

## Povežite sabvufer pomoću Philips Sound aplikacije


- Nakon uspješnog povezivanja na Wi-Fi, svjetlosni indikator Wi-Fi će prestati da treperi i zasvjetleće punim svjetлом.



- Pokrenite Philips Sound aplikaciju sa DTS Play-fi.




- Odaberite Primary Speaker (Glavni zvučnik) [FW1].




# Automatsko uparivanje (ponovno povezivanje)

## (Play-Fi > RF link)

- Uključite sabvufer u naponsku mrežu i prebacite prekidač za source na Play-Fi/RF Link poziciju.




- Pritisnite ⌂ dugme da uključite FB1 soundbar.



- Pritisnite i zadržite na 15 sekundi ⌂ (Wi-Fi) dugme koje se nalazi zadnjem stranu kutije.

→ Indikator uključivanja / RF linka na sabvuferu će brzo treperiti (zeleno).




- Soundbar i sabvufer će otkriti jedan drugog i upariti se. Indikator uključivanja / RF linka na sabvuferu će svjetliti puno zeleno pošto se uspostavi RF veza.




## (RF link > Play-Fi)


- Pritisnite i zadržite ⌂ (Wi-Fi) na osam sekundi dugme koje se nalazi na zadnjem dijelu kutije da biste pokrenuli Wi-Fi povezivanje.  
→ Dok zvučnik na proizvede drugi ton, a potom otpustite dugme.



- Sačekajte dok Wi-Fi svetlosni indikator na zadnjem dijelu kutije ne pređe sa brzog na sporo treperenje. Kada započne treperiti sporo, to označava da je zvučnik ušao u režim Wi-Fi podešavanja.



- Idite na Podešavanja na svom telefonu i slijedite uputstva kako povezati ovaj proizvod na vašu Wi-Fi mrežu.




# Povežite sabvufer sa Philips Play-fi TV-om.

- 1 Uključite DTS Play-fi TV povezan na internet.
  - ↳ Zvuk na TV-u je utišan.
- 2 Uđite u meni Settings (Postavke) na TV-u.
  - ↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Postavke> Zvuk> DTS Play-fi)





## Surround sound postavke

Slijedite postavke na ekranu.




## TV Audio postavke

Možete bežično strimovati zvuk sa TV-a na vaše zvučnike. Slijedite postavke na ekranu.



## Veza putem kabla (Uzorak ugradnje)

Kada je prekidač za Source na Sub-in poziciju, FW1 će se ponašati kao sabvufer povezan kablom. Renderovaće sabvufer signal putem analognog ulaza.



- Upotrijebite kabl za sabvufer da povežete drugi uređaj ili TV audio izlaz sa **Sub in** ulazom na uređaju.
- Kada se FW1 koristi kao sabvufer povezan kablom, prekidač za izvor mora biti u **Sub in** položaju.
- Dostupne kontrole i funkcije (na zadnjem dijelu sabvufera su sljedeće:

Funkcija	Postavke	Osnovne
Gejn	od -6 dB do +6 dB	0 dB
Frekvencija prenosa	od 25 do 150 Hz	-
Faza	0 ili 180 stepeni	0 stepeni

## Napomena

- Kada je FW1 postavljen na **Sub in** sabvufer, moguće je primijeniti sljedeće kontrole i funkcije (kada je FW1 postavljen na Play-fi sabvufer ili na RF link režim, gore navedene kontrole i funkcije nisu primjenljive).

## Nadogradnja firmvera

Da biste dobili najbolje opcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom firmver verzijom.

Ažuriranje firmvera putem Philips Sound-a (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Postavke> Fino podešavanje/ Ažuriranje firmvera)


Firmver za MCU i DSP može biti nadograđen najnovijom verzijom putem Philips Sound sa DTS Play-fi. Molimo da idete u meni za postavke i odaberete opciju PS Fine Tune / Update Firmware da provjerite. Ako je nadogradnja objavljena, pritisnite ikonicu za nadogradnju i nadogradnja će automatski nastaviti.

Čim proizvod bude povezan na Wi-Fi, može dobiti bežično firmver ažuriranje. Uvijek nadogradite na najnoviju firmver verziju da unaprijedite performanse ovog proizvoda.

## Vraćanje na fabrička podešavanja

Resetovanje uređaja na osnovne postavke.

- 1 Uključite sabvufer u naponsku mrežu, upotrijebite iglu da pritisnute i zadržite na pet sekundi dugme za **Reset** na zadnjem dijelu sabvufera.



- Začućete ton i potom će se sabvufer automatski restartovati.
- Tako je sabvufer vraćen na fabričke postavke.

## 4 Specifikacije proizvoda



### Napomena

- Specifikacije i konstrukcija su podložne promenama bez obaviještenja.

### Bežično

5.8G bežični frekventni opseg/ snaga transmитera (EIRP)	5742 ~ 5852 MHz ≤ 10dBm
---	----------------------------

### Mrežno podržano

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bežični frekventni opseg (Wi-Fi) / transmittovana snaga radio frekvencije (EIRP)

2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20dBm
5G Wi-Fi	5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20dBm
	5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27dBm
	5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14dBm

### Sabvufer

Naponska mreža	100-240V~ 50/60Hz
RMS izlazna snaga	210 W
MAX izlazna snaga	420 W (1% THD)
Potrošnje energije tokom rada	50 W
Potrošnja energije u stanju mirovanja	< 0,5 W
USB	5V == 500mA
Frekventni opseg	25Hz - 150Hz
Impedanca	3 Ω
Dimenzije (Š x V x D)	240 x 472 x 400 mm
Težina	13,4 kg
Radna temperaturna	0°C - 45°C

# 5 Rešavanje problema



## UPOZORENJE!

- Rizik od strujnog udara. Nikad ne uklanljajte kućište proizvoda.

Da biste zadržali garanciju na uređaj, nikada ga nemojte sami popravljati.

Ako imate problema prilikom korištenja ovog proizvoda, prvo provjerite dolje navedene stavke prije no što zatražite servisne usluge. Ako i dalje imate problema, zatražite podršku na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Nema struje

- Provjerite je li strujni kabl propisno povezan.
- Provjerite ima li struje u utičnici u zidu.

### Zvuk

- Kada se reprodukovanje zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi režimu, molimo da provjerite da li vaša kućna mreža normalno radi.

### Izobličen zvuk ili echo.

- Ako na ovom uređaju reprodukujete audio sa TV-a, vodite računa da zvuk na TV-u bude utišan.

### Wi-Fi

Nije moguće uspostaviti Wi-Fi konekciju.

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na ruteru.
- Postavite Wi-Fi ruter bliže uređaju.
- Vodite računa da lozinka bude ispravna.
- Provjerite WLAN funkciju ili restartujte modem i Wi-Fi ruter.

### Play-fi

Na aplikacije nije moguće otkriti Play-fi podržane uređaje.

- Provjerite je li uređaj konektovan na Wi-Fi.

Nije moguće reprodukovati Play-fi muziku.

- Moguće je da određene mrežne usluge koje su dostupne putem ovog uređaja, nisu dostupne u slučaju da pružalač usluga prekine pružanje usluga.
- Ako prvo podešavanje nije uspješno, ugasite Philips Sound aplikaciju sa DTS Play-fi. Restartujte aplikaciju.
- Kada je zvučnik bio podešen na Stereo Pairs (Stereo uparivanje) uli Surround Sound (Surround zvuk), mora biti prekinuta veza u aplikaciji, prije no što se ponovo upotrebii samostalno.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.  
Molimo posjetite [www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support) za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korишteni su pod licencom.

Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda.

TAFW1RE\_UM\_ME\_V2.3\_20231123

